


# Fomo ya Mpfumelelo ya Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa



<vito ra phurogireme ya nkarhi wo wisa>

Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa (leyi vuriwaka 'Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa' laha hansi)

## SWILERISO

1. Hi kombela u hlaya kutani endzhaku ka swona u sayina fomo leya mpfumelelo eka pheji 2 ku tiyisisa vutekaxiave bya n'wana wa wena.
2. Nakambe khwajula switatimente kusuka eka (1) kufika eka (4) eka pheji 1 ku komba leswaku u pfumelelana na swona.
3. Endzhaku ka swona vuyisela fomo leyi eka Murhangeri wa Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa.

**HI KOMBELA U TEKELA ENHLOKWENI:** Ko va ntsena mutswari kumbe muhlayisi wa le nawini/muhlayisi a nga sayinaka fomo leyi naswona ko va ntsena vana lava vuyisaka fomo leyi va nga ha yaka eka Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa.



Mina, \_\_\_\_\_ ndza swi twisisa na ku swi pfumela leswaku:

<vito na xivongo>

1.  N'wana wa mina a nga ha ya eka Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa kusuka hi \_\_\_\_\_ kufika hi \_\_\_\_\_.  
<nghenisa masiku ya Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa>
2.  Ndzi na vutihlamuleri bya ku yisa na ku vuyisa n'wana wa mina a hlayisekile eka Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa.
3.  Swifaniso na matheriyali wa vhidiyo swi nga ha tekiwa n'wana wa mina hi nkarhi wa migingiriko ya Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa. Leswi swi nga ha avelaniwa na swihangalasalangungu na/kumbe eka swikongomelo swa ndzavisiso tanihi xiphemu xa pfhumba ro hlayela ku tiphina ra Nal'ibali.
4.  N'wana wa mina a nga teka tendzo tihi kumbe tihi ta Phurogireme ya Nkarhi wo Wisa.

Vito ra n'wana: \_\_\_\_\_

Siku ra ku velekiwa ra n'wana: \_\_\_\_\_ Giredi ya n'wana exikolweni: \_\_\_\_\_

Vito ra Mutswari/Muhlayisi wa le nawini: \_\_\_\_\_

Tinomboro ta vutihlanganisi bya xilamulelamhangu ta Mutswari/Muhlayisi wa le nawini:

Selifoni: \_\_\_\_\_ Riqingho ra le ndlwini/entirhweni: \_\_\_\_\_

Tihlanganisi na hina hi ku bela riqingho eka senthara **02 11 80 40 80**, kumbe hi tindlela tin'wana:



**Vuxokoxoko bya vutihlanganisi bya munhu wa vumbirhi eka xiyimo xa xilamulelamhangu:**

Vito: \_\_\_\_\_

Vuxaka bya munhu loyi na n'wana loyi: \_\_\_\_\_

Nomboro ya vutihlanganisi (selifoni na/kumbe riqingho ra le ndlwini/entirhweni): \_\_\_\_\_

**Adirese ya le kaya ya Mutswari/Muhlayisi wa le nawini:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Xana n'wana wa wena u tshama eka adirese leyi? Hi kombela u tsondzela: INA / E-E**

Loko ku ri 'E-E', hi kombela u nyika adirese ya ndhawu laha n'wana a tshamaka kona:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vito ra muhlayisi eka adirese leyi: \_\_\_\_\_

Nomboro ya vutihlanganisi (selifoni na/kumbe riqingho ra le ndlwini/entirhweni):

\_\_\_\_\_

Loko n'wana wa wena a ri na tialeji kumbe swiyimo swa vutshunguri swihi kumbe swihi, hi kombela u swi longoloxa laha:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Yi sayiniwile: \_\_\_\_\_

Siku: \_\_\_\_\_

**Tihlanganisi na hina** hi ku bela riqingho eka senthara **02 11 80 40 80**,  
kumbe hi tindlela tin'wana:

 [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)  [www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi)

 [nalibaliSA](https://www.facebook.com/nalibaliSA)  [@nalibaliSA](https://twitter.com/nalibaliSA)  [@nalibaliSA](https://www.instagram.com/nalibaliSA)  [info@nalibali.org](mailto:info@nalibali.org)

